

Keklē, ηuifafa, dedienɔnɔ

traduit de « Il est un sentier de lumière »

$\text{♩} = 80$

mf

1. Ke - klē, ηui - fa - fa,
2. Mo - xa - xe - kō - koe,
3. E - nye - mo, si - e -

p

de - die - nō - nō Fe - mōa de - li, si
si te dā tso Xe - xea kple nu - vɔ
fe lō - lō gā Ta na mí l' a - nyi -

mf

kplō - na - mí To - a - nyi - gba - la - dzi - le
gbo - wō - nye ; Ke - 'fi - mae - lō - lō - nya - vɔ -
gba - la - dzi A - fi - si - e - fe - mo - fe

dzi - fe Dzi - dzō - kpō - kpō kple vo - vo - me.
vɔ - le ; Ye - su ηju - tō hā to - dizi - kpo.
ke - klē Klē - na d' e - dizi wu gbe - sia - gbe.

4. Vased' esime míadzo l' afi
Ayi efe fiazi la gbo,
'Fisi nusianu klēna le kple
Mawuvi la fe ηuikɔkɔe.